


JEZ

GOD. XIV

BEOGRAD, 24 JANUAR 1948

BROJ 447

ISKUSNI KANDIDAT



DE GASPERI: Šta će nam za guvernera Trsta Svedani, Norvežani, Francuzi, Španci i Česi kad imamo Lajfa, stručnjaka za kolonijalno upravljanje!

STA JE — STRAŠNO?

Atina, 23 januara
Postoje mnoge priče o tome
šta je to strašno. Grisvold, američki vice-kralj Grčke, si gurno zna za te priče, čim je nekim građanima, koji su mu izložili da su od dolaska američke misije cijene skočile za 33%, kazao: „To nije strašno!“

Dabome da su ljudi saslušali ovu izjavu s velikim interesovanjem. Oni su odmah radoznalo upitali Grisvolda:

— A šta je za vas strašno?

— Strašno je, dragi moji, — odgovorio je Grisvold — što su cijene u Americi skočile za 28%, jer je u pitanju pad dolarja, a ne drahme. A kad pada dolar — ode dodavola i drahma, pa i mi sami!

LICE I NALIČJE

Rim, 23 januara
Postoji poslovica da svaka medalja ima lice i naličje. Ovo vrlo dobro zna i de Gasperi. I pored toga on je odlikovao veći broj Musolinijevih oficira i vojnika, koji su se istakli u ratnim pohodima na Balkan i Istok.

Ove medalje su utoliko čudne što nemaju naličje. One pokazuju i lice Musolinijevih heroja a u isto vrijeme i lice de Gasperija.

ČUVARI

Meka, 23 januara
Poslije dugog truda pronađeno je najzad srećno rješenje ko će da čuva američke naftovode u Arabiji. Za čuvare poslati je 200 američkih oficira.

A čuvanje Arabije od ovih čuva, to će sami Arapi da rješe.

TAJANSTVENI PLAN »M«

Poslije plavog, žutog i zelenog plana, pojavili su se Maršalov plan, Mjerov plan i puno drugih planova raznih boja. A prije nekoliko dana iznenada je otkriven u Njemačkoj, razumije se u zapadnoj Zoni tajanstveni plan „M“.

Tako je počelo nagadanje šta li mu znači ono „M“. Neki su mislili da je to skraćenica za Maršalov plan. On inače mnogo voli planove. Neki su opet čvrsto vjerovali da je to povampireni Hitlerov plan „Marita“. Drugi su govorili da je to ustvari plan „Barbarosa“, nego je samo uzeto slovo „M“ da se niko ne sjeti.

Neki su odlučno odbijali da je plan uopšte njemačkog porijekla. Kao najjači razlog navodili su očigledne primjere da je plan preveden s engleskog. Ovi su imali najčvršće dokaze, jer im je i sam cilj plana potvrđivao. Naime plan je podmetnut komunistima, sa namjerom da ih kompromituje, prema tome plan služi pretvaranju Zapadne Njemačke u američku koloniju, po Maršalovom planu.

Pozvata je u pomoć i istorija. Sjetili su se plana po kome je 1933 godine zapaljena zgrada Rajhstaga. Da, ali onda je bio Hitler, a danas je Šumaher. No, mnogi su ovde nalazili veze, jer ne prave razliku između ova dva potpaljivača. Neki su se čak i sjetili da je plan o paljenju Rajhstaga bio u rukama „Inteldžens servisa“, pa je možda i ovog puta preveden sa svog originala.

Najzad poslije kraćeg ispitivanja tajna plana „M“ razjašnje-

na je. Kada su se pokupili dijelovi mnogih bivših i sadašnjih planova, onda se došlo do zaključka da je plan „M“ ustvari Maršalov plan + Šumaherov plan + dio plana o paljenju zgrade Rajhstaga + plan „Marita“ + plan „Barbarosa“ + „Inteldžens servis“.

Tako se vidjelo da tajanstveni plan „M“ nije nimalo tajanstven, pa se očekuje da će ga njegovi tvorci ponovo izraditi i ponovo plasirati bilo pod kojim imenom, bojom ili bilo pod kojim slovom azbuke od A do Š.




Kad ne može svijetom svud da DOMINIRA,
tada želi „ujka“ Sam
bar da ga — MINIRA.



— Ja stvarno ne vidim razlike između italijanske, njemačke i američke okupacije!
— A uniforme?

USA LIBERTY

Amerika je poslala Holandiji kao pomoć 20 brodova „Liberty“ („Sloboda“).



— Sta misliš, zašto su nam poslali ovoliko „Sloboda“?
— Da bi nam oduzeli slobodu.

Vozovi iznenadenja

Rim, 23 januara
Američki „vozovi prijateljstva“ obišli su veliki broj gradova i

seli i srećno stigli u njujoršku luku. U njima je bilo puno lijepih starih stvari, prikupljenih za poklon goloj i bosoj Zapadnoj Evropi. Brodovi su bez okljevanja prihvatali poklone, pa i sam naziv „prijateljstva“, i krenuli punom parom za Stari Svijet.

Ti „brodovi prijateljstva“ stigli su prije nekoliko dana s ovu stranu oceana. Jedan od njih uzeo je pravac — Italija. Ali se Italijani nisu dugo veselili poklonima, jer su se iza „brodova prijateljstva“ pojavili na pučini „brodovi iznenadenja“. Naime, u pravcu luke Taranta plovilo je nekoliko jedinica američke ratne flote od nosača aviona Midvej, malo razarača, nešto krstarica, topovnjača, torpedjerki, podmornica i manjih plovećih objekata — sve do čamca.

Građani Taranta bili su jake dirnuti dolaskom „broda prijateljstva“, ali su bili još više iznenadieni kada su ugledali „brodove iznenadenja“. Oni su se brzo raspolosili poklonima i, poslije masovnih demonstracija, poslali de Gasperijevoj vladi telegram u kome su zahtijevali da ih Amerikanci poštede svojih darova.

VARIJACIJE NA TEMU REPARACIJA

Procedura se stvarno otegla i treba da se skrati pa modus za rješenje reparacija biraju, — da li će jedan od sto, pola, ili još manje da se vrati — biznesmeni daktilografkinjama diktiraju.

To nije prosto.

Treba uzeti u obzir i načelne teškoće razne: ko će da plati, na koji način i tako dalje, jer iz njihove tri zone ne može mnogo da se šalje — ogoljeli su i garantovano prazne.

Za to vrijeme

sa zapada u pravcu zapada vozovi jure — da plombe na vagonima ne mogu da se broje, a krupna slova »Za SAD«, koja im na bokovima stoje, Evropu bi da dokusure.

R. S.



MNOGO VIKE NI OKO ŠTA



Vjezbe u Mionici

NOVATOR U ODREDIVANJU RADNOG VREMENA

Vlasotince, 23 januara
Iako dan i noć imaju 24 časa, povjerenik privrednog odsjeka SNO-a u Vlasotincima odredio je hotelskom inkasantu Sibinu Stjanoviću da radi samo 17 časova, to jest od 5 ujutru do 10 uveče. Nezahvalni Sibin nije pristao i zbog toga mu je otkazano.

NE KLIZI KAO PO ZEJTINU

Kotor, 23 januara
Kad neka mašinerija negdje zapne, onda se obično podmazuje uljem. Međutim, preduzeće "Otkup" iz Titograda, iako raspolaže dovoljnom količinom ulja, još nije podmazalo svoju operativnu mašineriju za otkup ulja, pa je akcija oko otkupa ove masnoće dala mršave rezultate u Srežu kotorskom. Ne mari. Ribe u Kotorskem Zalivu hitno su umoljene da požure sa prijavljivanjem svoga — ribljeg zejtina.

TRAKTORI I KUTLAČE

Ruma, 23 januara
Dok se dvije kuvarice baškare u dvjema prostranim sobama, 15 kursista-traktora mašinske stanice u Rumi primorani su da duture stanuju i spavaju u jednom sobičku. Uprava mašinske stanice preduzela je hitne mјere da kursisti, umjesto traktora uzmu kutlače u šake, kako bi na taj način što prije dobili bolje prostorije.

MALE VIESTI IZ NAŠE ZEMLJE

NEVESINJE. — Da li je potreban analfabetski tečaj nepismenim radnicima, o tome pitanju nije se kod nas, na žalost, ni diskutovalo. Stavio ga je na dnevni red tek sada upravnik ovdašnje strugare Ivan Romić. I ne samo što ga je postavio, nego ga je i presjekao, takoreći pretesterisao — izjavio je da ne treba i uzeo za primjer svoju strugaru.

SKOPLJE. — Svjeće od 2 i po dinara prodavao neko za 6 dinara, a kad je osvijetljen njegov rad, njemu se smrklo, tj. ugasio svijetu. To nije samo stari ježevski vic, nego se to dogodilo i ovđanjem bakalinu Kiri Džakovskom.

VLADIĆIN HAN. — Demantujući zlonamjerne glasove da se ovdašnje stanične prostorije pretvaraju u štalske, željeznička stanica stavlja na znanje svojim mušterijama i ostalom građanstvu da je posipanje kancelarije slamom izvršeno u znaku božićnih objaćaja. Gicu nisu vijali po kancelariji iz nedostatka kredita.

Šesto čulo




A svi su me grdili kada sam ljetne sandale spremao za januar.

Pijačne vježbe u Mionici

Mionica, 23 januara
Radi što većeg omasovljenja fiskulture, u Mionici je cijela pijaca ogradiena bodljikavom žicom, ali da se novi fiskulturnici ne bi plašili preskakanja, žica je spuštena do zemlje, tako da se jedva može primijetiti.

Poslije ovoga fiskultura u Mionici zaista je postala masovna, naročito petkom, kada je pijaci dan. Stotine ljudi i žena preskaču žicu a mnogi, koji to prvi put

čine, onako neuvježbani, i ljosnu o zemlju. Šta više, i goveda su počela da se vježbaju u preskakanju, ali im to slabo uspijeva, pa se, obično, sapliču i padaju. Zahvaljujući tim svakodnevnim vježbama Mioničani i seljaci iz okoline su se toliko zasitili ove fiskulturne discipline, pa smatraju da je već krajnje vrijeme da im Mjesni narodni odbor omogući bavljenje novom vrstom sporta: hodanje po ravnom terenu bez prepona.



— Zamisao je dobra i njen sprovođenje doprinijelo bi ušteti materijala ali zbog štednje materijala ne možemo da proizvodimo vaš pronalazak za — štednju!

jedna TEŠKA u PRENDI

U posljednje vrijeme u Beogradu je došao do izražaja veliki broj špekulanata, tj. ljudi s preduzimljivim duhom, pristalica slobodne i neograničene previranice. „Jež“ bi želio da kaže nekoliko riječi o tim ljudima.

Prije svega, ti ljudi — pogrešno nazvani špekulanati — odlikuju se naivnošću. Oni vjeruju da je svakome čovjeku bog dao slobodnu volju i da svaki ima prirodno pravo da izabere ono što mu godi. A jasno je da se o ukusima ne može diskutovati. Frema tome, kažnjavanje tih idealista-prekupaca bilo je sasvim nepravilno. Trebalo je uzeti na odgovornost ljudi koji su od njih bezobzirno kupovali namirnice i robu.

Kako je narodna vlast imala srca da kazni idealistu-špekulantu koji je prodavao pseće meso umjesto jagnjećeg? Ta on nije imao srca da kolje nevinu jagnje,

se kazni. onda potrošača treba naučiti pameti, da drugi put po kaže više znanja iz oblasti zoologije.

pa je preklao džukca a poslije i kupca. Ako već treba neko da




A one idealiste koji su prekljivali mast, brašno, suvo meso, slaninu i jaja, nije trebalo kažnjavati, već im dodijeliti nagrade, u znak priznanja za dovitljivost. Mislite li vi da je tako lako otići u obližnja sela i baktati se sa seljacima, a poslije se natezati s prepedrenim i proždrljivim potrošačima. Ne, taj posao nije lak. I zbog toga je trebalo kazniti prepedrene građane, koji iz inata kupuju smrdljive kobasicice, užegnutu mast i buđavo brašno. Gdje su im bile oči da ne vide pjesak u brašnu? krompir u masti? Svaka škola se plaća, a cijena je po slobodnom sporazumu.

Koliko su raznovrsni kadrovi idealista-špekulanata, pristalica slobodnog pražnjenja tudi džepova, najbolje se vidi iz spiska kažnjениh: među njima će te naći kafedžije, mesare, ribare, galeriste, piljare, stolare, mehaničare pa čak i jednog studenta. Ali njihov broj je mali u poređenju s ogromnom armijom nezasitnih potrošača, tako da bi svačaka kazna za njih bila suviše blaga. A narodna vlast, naravno, pošla je linijom manjeg otpora i kaznila idealiste-špekulantе!

DESTE U ČUL?

... da su kolači u Granapovoj poslastičarnici u Skoplju toliko slatki da posjetoci ližu prste, tim prije što je od 1.300 viliušica, koliko je bilo prije godinu dana, ostalo svega četiri?



... da je čitava baraka za stanovanje stala u furunu, jer gg. birokrati nisu obezbijedili drvo za ogrijev rudarima „Trepče“?



... da je niški ljekar Dikomir Filipović, umjetnik da dežura u stanicu za hitnu pomoć, sjedio uveče u Grand hotelu, pa je zbog toga nastala pjesma: „Nema kod nas više bolesnika, jer u Grandu provodi se Dika“?



Planiranje od oka

Kao što se vidi po rezultatima postoje dvije vrste planiranja: planiranje na osnovu podataka i planiranje napamet, iz glave. Za prvi sistem potrebni su svi mogući podaci, a za planiranje iz glave dovoljno je imati glavu, bar na ramenu.

Ovaj drugi sistem primjenjen je samo djelimično, ali se u praksi pokazalo da daje kudikamo zanimljivije rezultate. Tako, na primjer, plitke cipele dospjele su u selo Vojnić kod Karlovca a grad Karlovac dobio je cokule. Da je bilo obratno, narod bi živio u učimost i ovako su svi razdrmani, pa su gradani odlazili u selo, a seljaci u grad da se snabduju obućom.

Isto tako desi se da jedan grad dobije robu bez odgovarajućeg

broja tačkica, a drugi dvaput više tačkica nego robe. Ovdje već nije cilj uzajamno posjećivanje jer tačkice imaju određenu zavisnost, već razvijanje štednje: jedni neka štete pare, drugi neka štete tačkice.

Po ovom sistemu na duhovit način je riješen problem ljetozima. U Beogradu je, na primjer, zimska roba prodavana ljeti, a tekstilna industrija iz Slovenije dostavila je hrvatskoj kupacima kostime u septembru. Nešto je a la: šorom šajka, a Dunavom čeze.

Da ne govorimo o dovitljivosti onog službenika koji je mast za parket poslao makedonskim selima. Čovjek je gledao daleko u budućnost — trebaće im jednog dana....

M.



KAD NEĆE BRIJEG MUHAMEDU...

Rogatica, 23 januara
Dok su u Šekspirovim dramama i čitave šume mogle da pješače dotle Uprava manipulacije „Devetak“, Srez rogočki, još nije ni korak učinila da svoje radnike snabdjeva namirnicama na licu mesta. Zbog toga njeni radnici pješače po dvadeset pet kilometara da bi do namirnica došli, kad već namirnice ne dolaze do njih.

OGLAS

Sekretar fabrike vagona u Kraljevu traži više učenika koji žele da uče zanat. Prilikom upisa potrebitno je donijeti jedno prase od 20–200 kgr po mogućnosti čisto i sa bijelom mašnicom na vratu. Upis garantovan.

Babić Ante
sekretar fabrike vagona
u Kraljevu




BIROKRATA U NETRILICI




— To je anarhija u poslu! Kako možemo da stvorimo plan o zajedničkom takmičenju za ispunjavanje zaostalih planskih zadataka — kad vi uvijek ispunjavate svoje dnevne norme?

JOBANOVIĆ

TUĐI HUMOR



U Južnoj Kereji...
("Literurnaja gazeta", Moskva)



— Za ono malo pomoći što vam dajem, vi gospodarite situacijom...

(„Les Lettres Francaises“
Pariz)



— Pomozi mi, sinko, ne sto jim sigurno!

(„Don Bazilo“, Rijeka)

PRIČANJE VUKA DOJČEVICA

Od inata nema grđeg zanata

Pripovijedala mi nešto unučad ovijeh dana o tome, što se zbori i tvori po svijetu, a ja njima:

„Neka vas, deco, puštite da vam ja jednu staru ispričujem.“

Momčad, vazda lakoma, na devoja pričanja, utišaju se, a ja počnem ovako:

„Bijahu na Malti nekakvi ortaci, čitav buljuk ljudi, te su trgovali skupa, pa im došlo vrijeme u jedan mah da se razortaće i dobit podijele. Dijelili tečevinu, cekine i dublijere, robu, magaze i brodove, esapili ko je što uni-jeo u zajedničku trgovinu i ko koliko privrijedio, ko koliko dobio, ko li što dužan ostanuo. Kad podijelili sve što imali, ostane od svega jedan brod nepodijeljen.“

„Taj je brod zapravo imao pri-pasti (da je bilo pravde i poštenija) jednom našem čoeku, — on ga je i s pravom tražio, ali ga nije dobio, jer su ga jedino pri diobi potpomagali u pravednom mu zahtjevu brat Rus i još neki Slavjani, no ostali bjelosvjetki ortaci nadglasali vikom i nasiljem, te ostanulo da ga dijeli sa nekakvim Talijanom...“

„Tako vi je to, deco, dok naš čoek nekome valja i trebije „haj, pomagaj, kraljeviću Marko!“ a kad dođe do diobe, te zahtijevaš svoje i tražiš da se međe urezju pošteno, onda: „Oklen bješe, neznana delijo?“

„Ele, ovi naševac ne imao kud ni kamo, no pristao na to, da mu bude od manje potege, da na svojemu dijeli pravo s Talijanom.“

„Sad je valjalo da dva ortaka brod prime, te da skupa imenuju kapetana od broda — a momčad je već bila na njemu, pa da brod izjedri. Sporazum je bio ovaki: kapetana, komandanta od broda, će ova dva imenovati sporazumno; ako li se ne sporazume, da će ga imenovati svi ostali ortaci, a dokle se ne nađe novi kapetan, da brod ostane pod komandu nekakvog američkog generala, te je pri-vremeno na njemu zapovijedao.“

„Naš zemljak, te bijaše na dijelu, nastojaše da se novi kapetan čas prije imenuje, jer Američanin, komandanat, nemilo staze brodsku momčad, koja bijaše mahom naše kosti — veći dio od njih je ležao za male i nikakove krivice na dno broda, vezan u konope, o ljebu i vodi.“

„Tako naš zemljak, ama Talijan ne. Njega Američani, Ingliz i drugi manji ortaci, njihovi poslušnici, te bijahu u nesretnu većinu, držahu taman ka kućka na užicu, ter kako ovi uže cimnu, tako on poigrava.“

„Naš čoek predloži nekolike kapetane, brodovođe na glasu, a ljudi od ugleda i poštenja, no Talijan ni da opepel! On rasteza i razvlači, iznalazi neke nerazloge i budalaštine, samo da ne primi predložene kapetane, a povrh toga predloži neke druge, za koje je dobro znao da ih naš zemljak neće primiti, jer mu još vrana mo-zak nije popila.“

„Paštio se oni naš čoek, pokušavao od svake ruke da se ovo čim prije riješi, ne bi li zlosretnji Američanin čas prije očistio noge od broda. Žao mu bilo onog našeg življa, a bogme i broda — te leži vazdan svinutijeh jedara, rđa ga grize, jarboli trunu, mjesto da jedri širokijem sinijem morem.“

„Paštio se on, no zaludu muka. Talijan obrnuo oba uha prema svojim gazdama, pa što mu oni prišapéu, to on izvikuje, da ti probije opne. Američki general — za nevolju kapetan — rasprije se na brod ka rđa u pandursku kuću, ka da misli ondijen vjekovati...“

Htjedoh ja jošte pripovjedati, no me deca prekinu pak priviču:

„Pa to je, dede, priča za Trst i gubernadura tršćanskog!.. Što ne reče odmah čisto, no se mučiš, te bajke izmišljavaš...“

A ja njima:


„Ejvala, deco, ugonetaste. Tako je. Ono nazovi-socijalist u vladu talijansku, te ljube stoput bolje



dolar no vlašti narod, ne hoće pravog i poštenog rješenja, ni-

ti želi čestitog čoeka za gubernadura tršćanskog, no tražeći kojekakve nerazloge, došli dotlen, da priznavaju e su samo nastavili tamo, da je Musolini prestao, kad ne hoće gubernadura Frančeza oli Čeha — jer su ovi biva ratili protiv njih. A da sprudnja bude veća, u brzinu zaboravili da Švedanin nije vojšto, no i njega, predloženog, odbili...“

„No, ko je danas na vladu u Rim i ko mu komanduje iz preko mora — nije se ovakovom nevaljalom poslu ni čuditi. Kakva je duplja, još dobre čele izljeću, a ja bi se, deco, kladio u stotinu žutijeh dubljeru, s kim god hoćete, da će se vlašti oni, te danas mute vodu oko našeg Trsta, prije oli poslijem, žestoko pokajati, jer OD INATA NEMA GRĐEG ZANATA. KO DRUGOM JAMU KOPA — SAM U NJU PADA.“



Račun bez krčmara

Pariz, 23 januara

Ima kod nas jedna pričica o gostima koji su pošli u svatore pjevajući, a vratili se plačući. To bi lijepo moglo da se primjeni i na Bidoa koji je u London odletio veselo, a vratio se dozlaboga tužan.

Bido je išao da se dogovori s Bevinom o sazivanju konferencije 16 „Maršalovih država“. Oni su se bili unaprijed sporazumjeli da se nađu ponovo čim Maršalov prijedlog za „pomoći“ Evropi dođe pred američki Senat.

Taj momenat je došao i Bido je sigurno mislio: „Sad nam osatje samo da primimo dolare i da ih podijelimo.“

Ali stvar se tako nezgodno okrenula da bi mogla rastužiti i veću šaljivčinu od njega. Iz Amerike su stigli crni glasovi da je sve još neizvjesno.

Bido i Bevin su o istom trošku kazali i „dobran dan“ i „zbogom“ te se rastali zaključivši da od konferencije za izvjesno vrijeme neće biti ništa.



— Šta smo se rastali — sad smo silom prilika velika trojica.




— Prema dogovoru s vama naj-ostrije protestujem protiv odlu-ka koje su donijete na konferen-ciji u Frankfurtu, bez učešća Francuske. Bido.

TRUMANOV PRIJEDLOG AMERIČKOG BUDŽETA ZA 1948 GODINU

PROSVETA

$\leftarrow = 1\%$



NOVA ZGRADA — »NAKARADA«

Niški »Pionir« dobio je prelaznu zastavu od Glavne direkcije za visoku gradnju.

Štedite, DRUGOVI!

Drug Jeremija Vilotic pažljivo prati pisanje štampe, sugestije i rada prihvata. Pročita nešto i podvuče crvenom olovkom.

— Ovo je dobro, ovako treba raditi! — izlaže on svojim saradnicima u preduzeću.

Tako pročitao i o potrebi štednje. Oduševio se.

— Pa, naravno, naravno, — veli ushićeno — treba štedjeti, drugovi! Čudo jedno kako nam to nije palo, na pamet ranije! Eh, drugovi nema u vas inicijative, ideje se ne rađaju u vašim glavama! Štedite, drugovi, štedite!

I od tega dana na štednju se svojski bacio: svakodnevno obide cijelo preduzeće, svuda zaviri;



ako utvrdi rasipništvo — opomene, pokara, žigoše štetočinu.

Jednom prilikom kad je primjetio da službenik piše na cijelom tabaku akt od svega nekoliko redaka, drug Jeremija skoro dobi nervni napad.

— Zar tako, raspikućo?! Zar tako narodnu imovinu? I onda pređe na konkretnu pridiku: — Kad bi jednog dana svaki drugi službenik u zemlji nepotrebno utrošio samo tabak hartije, cijela dnevna produkcija jedne fabrike radila bi — za bacanje. I šta smo onda učinili drugovi, pitam ja vas, šta smo onda učinili? Štedite, drugovi, upamtite to, štedite!

I stvarno, svi uviđaju da je rukovodilac u pravu. Ovaj rapičnik u zemlju da propadne.

Sjutradan, apostol štednje iz-

diktira daktilografske naredbu o štednji materijala u cijelom preduzeću, primjere konkretne naveo, i na kraju naredio da se umnoži ta naredba na „Gestetneru“ u toliko i toliko primjeraka, za svakog trudbenika po jedan i još da bude malo primjera u rezervi. A kad su mu donijeli umnoženi cirkular, sjetio se još nekih slučajeva rasipništva, pa izdiktirao daktilografski nov tekst.

— Evo, — rekao je na kraju — ovaj tekst umnožite... umnožite u pet stotina primjeraka!

— A šta ćemo sa prvim cirkularom? — pita daktilografska.

— Šta ćete? Ja da vas učim! — dočeka drug Jeremija. — Pa bacite, naravno, bacite!.. Eh, vi!..

Taman kad su dovršavali novi posao, drug Jeremija zavirio u odjeljenje u kome se nalazio „Gestetner“.

— Jeste li već počeli s umnožavanjem cirkulara o štednji? — pita.

— Već smo pri kraju, druže direktore!

— Slušajte, — okreće se daktilografska koja se odnekud tu našla — treba dodati na kraju: ŠTEDITE DRUGOVI!.. Kao parolu, znate... Dede, otkucajte to časkom, pa neka se cirkular novo umnoži... I povećajte broj primjeraka, neka se nađe... Dakle, jeste li upamtili? — ŠTEDITE, DRUGOVI!.. Da se štednja ureže ljudima u pamćenje i da nikome više ni u snu ne padne na pamet da rasipa narodno dobro.

M. Kremen

NARODNE SALAJKE

Svake noći, svaki dan — borimo se mi za Plan, pa sve selo složno radi — dom zadružni gradi

Vita jela, zelen bor, napravismo dogovor: radni seljak sada, skupa, — u zadruge stupa.

U zadrugi ljetos ja predano sam radila. Sad me zovu: „Hajde, sele, — prihodi se dele!“

UREĐIVANJE GRANAPOVIH MAGACINA

Svjesni svoje dužnosti, Lazar Jovanović, Blagoje Cvjetković i Bosiljka Hrnjak, Granapovi službenici iz Beograda, svojski su prionuli da Granapov magacin broj 34 dovedu u red. Uredili su ne samo flaše s likerom, već i svoj službenički ugled. Zdravica nije bilo, ali će ih vjerovatno biti.



Covjek koji ima jednu slobodnu ulaznicu za film „Živjeće ovaj narod“

Protest pionira protiv „Pionira“ i vile sa Bojane protiv „Ozrena“

Naši pioniri su se našli strašno uvrijedeni što u Nišu postoji neko građevinsko preduzeće koje ih kompromituje time što nosi isto ime — „Pionir“. Oni su izjavili da se u igri i oni često bave pravljenjem kuća od karata, ali ne bi trebalo da se njihov imenjak u Nišu na isti način igra kada pravi „odistinske“ kuće za radnike. Pravi pioniri učestvuju osim toga u raznim ozbiljnim akcijama, kao, na primjer, u skupljanju otpadaka dok se ovaj „Pionir“ takmiči u rasipanju ne samo otpadaka, već i korisnog građevinskog materijala. Oni mu napominju da stvarno postoji u pionirskom životu običaj da se pale logorske vatre, ali da se to ne radi sa gredama i letvama u kujni.

Vila sa Bojane takođe je uložila protest protiv niškog građevinskog preduzeća „Ozren“. Ona izjavljuje da je rušila preko noći ono što prekodan sagrade građitelji Skadra na Bojani, ali onda su bile sasvim druge prilike. Ruiniranje velikog hotela u Niškoj Banji nikako nije njeno djelo. Danas, u doba borbe za izvršenje Petogodišnjeg plana, njoj

na pamet ne pada da se sa preduzećem „Ozren“ upušta u makavu saradnju ove vrste.

REBUS

Gradsko preduzeće za otkup voća i povrća „Kosmaj“ u Beogradu utovarilo je u Medurovu kod Niša dva vagona slatkog kupaša a istovarilo u Beogradu ta ista dva vagona ali — kiselog kupaša.

(Rešenje: Slatki kupus je putovan šest dana pa je uslijed do sadnog putovanja kako se to kaže provrištao).


MALI OGLAS

Molim Mužičku školu, ili neko kulturno - umjetničko društvo, da me hitno uzmu pod svoje, a ja ću se svim svojim dirkama potruditi da im budem oran pri pjesmi i svirci, jer mi je dosadilo da sedam mjeseci čamim u hodniku ispred računovodstva štamparsko-izdavačkog preduzeća „Narodni list“ u Nišu.

Nesrećni raštimovani klavir



BEOGRAD LIJETA ZIMSKOG 1948



Gospa Mica prikazuje svoju novu bundu.

Zimskosportski dan na Zlatiboru.

Preduzimač koji nije završio zgradu zbog — zime.

Pošto na nebu sija samo jedno sunce, uvedeno je osvjetljenje preko cijelog dana.

Oni su završili godinu još po-lovinom novembra, — i za njih više nema zime.

O BRIZI KOJA JE PRELAZILA NA DRUGOGA

Taman ta i ta fabrika završila izradu velike partije stolnjaka, kad — pojavi se kod direktora fabrike Briga.

Kaže ona direktoru:

— Šta ćemo sad sa njima? Da razmislimo kako bi...



Direktoru teško pade taj susret sa Brigom. Zaista, trebalo bi srediti sve narudžbine, vidjeti ko ima prednost, poslužiti se evidencijom, piskarati, voditi administraciju. A on je čovjek od akcije, voli operativne poslove. Zato reče:

— To će bolje uraditi naša distribucija. Znaš, ako se to koncentriše na jednom mjestu...

I tako dalje. Direktor je završio dosta nježno, skoro materinski. Reče, „nego ti, blago meni, idi malo kod drugoga“ ili nešto slično.

Tako fabrika ustupi stolnjake ministarstvu, a s njima i Brigu. Kad je sreća službenika kome su stigla akta (stolnjaci su ostali u magacinima fabrike). Briga najprije upita:

— A ko si ti?

— Ja sam dispečer — odgovorio službenik.

— Sta mu je to?

On pokuša da objasni, ali ko u ovoj zemlji osim dispečera, može da shvati šta je to dispečer. Dispečer, to ti je — dispečer. Kad mu je zatim Briga rekla ko je ona, dispečer dodade hitro:

— Dobro, drugarice, pa šta ćeš ti ovdje? Mi još nismo uspjeli da se potpuno iskopamo iz administracije, a to ti je čisto operativni posao. Nego ti, blago meni, predi na... sad ću ti reći...

Tako je Briga prešla na drugoga — na generalnu direkciju. S njome su prešla ona akta, svakako i uvećana (stolnjaci su i dalje ostali u magacinu fabrike).

U generalnoj direkciji bila je, začudo, dosta lijepo primljena. Nekako kao stari poznanici.

— Nisi ti nama jedina — kaže joj. — Ali, mi to već umijemo lijepo sad ćeš vidjeti.

I zbilja, dosta brzo prešla je, Briga u centralno preduzeće za tekstil, kožu, gumeni, obuću, kau-

stičnu sodu, alevu papriku, i dr. domaće proizvode. Čekala je dugo dok nije primljena i kod direktora preduzeća. A kad je stigla, direktor sjedi opkoljen telefonima, koji su mu dosta dobro došli kao posljednja linija obrane.

— Vi ste htjeli?
— Znate, ja sam Briga...
— Uh, malo mi je mojih...


Razgovor je bio poslovan, pun obostranog razumijevanja. Direktor je njoj izložio sve teškoće sa kojima se bori preduzeće (nedostatak kadrova, stalna reorganizacija, „metode dosad nepoznate u trgovini“); rekao je kako ima malo „nas pečenih“, kako preduzeće ne može da distribuira neke artikle već dva mjeseca. Briga opet njemu izložila svoje satnovište po tom problemu, opisala nevolje potrošača, „glad za tekstilom“, nestrupljenje kupca koje teško može razumjeti prodavac, itd.

— Dobro, pa tu su u pitanju samo stolnjaci — sjeti se direktor. — Nije valjda sve zapelo na stolnjacima. Može se, najzad, i bez njih. Ja sam za vrijeme okupacije...

Briga ga prekide. Njoj se činilo da je svejedno je li to stolnjak ili košulja. Prijе svega, u pitanju je princip. Pa onda činjenica da su ti stolnjaci gotovi, da čekaju već mjesec dana u magacinu fabrike, koji je potreban za novu produkciju, da... Mnogo se napriča i reče da neće izići iz kancelarije dok ovu stvar ne svrši.

I tako, Briga j ostala u preduzeću. Prespavala nekoliko dana i noći, zajedno sa ranijim i naknadno pribavljenim aktima. Jednom je morala da trkne do mješnih vlasti... tamo nešto zbog bonova — doznaka na koje treba da se dijeli stolnjaci.

Jednoga dana, dok je tako spašava na aktima, probudi je mi-



— Druže, hoćete li da svjedočite?

— Ja nisam ništa vidio...

— To mi je baš i potrebno — posvjedočiće da niste vidjeli kako sam ovoga pregazio.

ris nekog novog akta. Gle! Riješeno je da se stolnjaci puste u prodaju preko prodavnice broj 246 na Terazijama. Bonovi su odjednom raspodijeljeni preko sindikalnih podružnica.

— Zašto samo preko jedne prodavnice? — čudi se ona. — Zašto dijeliti sve bonove istog dana, pa da cijev svijet nagrne?

— Ama, tjeraj brigu na veselje! Nemamo vremena da se još i oko stolnjaka bakćemo...

— Koju Brigu? — trže se ona kad ču svoje ime.

Tako Briga najzad pređe u naznačenu prodavnici. Kad je našla, poslovoda je mislio da je

kontrolni organ, pa počje ljubazno. Kako se od tog načina ophodjenja odavno odvikao, teško mu je išlo. Trila ruke pa pita:

— Izvolite? Čime mogu služiti?

No kad je čuo s kim ima posla, namršti se, pokaza prstom na jednog prodavca za pultom, kome se još glava nešto malo vidjela od razmotanih „topova“ stolnjaka. Oko njega tiskala se grdna gomila kupaca. Jedni su pridržavali drugi kraj stolnjaka, dok je prodavac sjekao nekim krivim makazama koje su se svaki čas rastavljale, jer nisu imale šraf na sredini. Briga htjede da upita poslovodu zašto se sav taj posao svalio na jednog prodavca, što nije organizovao ulazak mušterija u radnju i slične stvari.

Do prodavca nije mogla doprijeti. Svjestan valjda te srećne okolnosti, prodavac je bezbrižno odvijao „top“ sa materijalom za stolnjake. Iako je svaki bio deseniran i obilježen, stolnjaci su bili svi u jednom komadu. Prodavac ih je bezbrižno sjekao kako stigne i gdje stigne, čas malo duže, čas malo kraće, bez obzira na desen i oznaku.


Mušterije su obilazile najprije sve prodavnice u Beogradu, ali im se sve šetnje svršavale u toj jednoj jedinoj koja je tako dobila stvarni monopol za stolnjake.

Briga je morala da se rastrgne na sto strana. Pošla je za onima koji su realizovali svoje doznake — stolnjaci su bili nepopravljeni.

R. Filipović

KO IMA DAĆE MU SE I PRETEĆI ĆE MU ...

Izvjesni neprijateljski elementi u Stanbenom odjeljenju INO-a Beograda vršili su nepravilnu raspodjelu stanova.



— Šta će dobrni stanovi radnicima, kad su stalno na poslu? — nego da damo onima koji ne rade, da imaju gdje da se sklene prekodan.

MALI ĐOKICA PIŠE JEŽU...

Deda paja poča da priča neke prepotopske alarmantne vesti a ujka jova mu kaže: laž može da prođe ceo svet al ne može da se vrati istim putem a deda u vezi sa snabdevanjem potego ne crkni magarče do zelene trave a ujka jova mu kaže što ne kaže već i onu poslovicu: tamo je dobro da nas nema.

Pepeljuga se ne daje više u bioskopu al se daje u tekstilnoj industrijskoj školi i to ne jedna neg petnes pepeljuga jer je mačija to jest šefovica konfekcionog otseka dala učenicima petog razreda da joj trebe šenicu belicu za slavu pa one čekaju da dode ako ne princ iz bajke ono ježić i da vide kakim se poslom bave u začaranoj školi.

Čika ilija piljar putovo u Zagreb osmog januara uveče sa šahistima pa priča kako je ušo u vagon jedan čovek i prestavio se ko činovnik ureda za nestale i nadene stvari i fino ih zabavljao a onda poslužio bonbonama kad ono poče da im raste temperatura pa svi poskiđaše kapute a onaj činovnik poče da više miš miš a jedna žena zađi na vrata a za njom jedan debeli trgovac i nasta uzbuna a kad su se vratili onaj trgovac stade da viće di mi je novčanik sa četres iljada a onog za nestale i nadene stvari što nosi u džepu bonbone i miševe nestalo ko da je u mišu rupu propo a odno je i nadene stvari a čika ilija kaže bata zašo pa našo.

Čika miša iz komšiluka čuo da je velika navala u zadruži na terazijama jer ima nešto fino braon za letnje pantalone a može i odelo a jevtinoga sto dva dinara i osam tačkica pa odjurio al stigo ko jankó na kosovo jer mu pred nosom zaplijili a u ponedeljak poranjo ko predratni mlekadžija a kad tamo nigde nikog a onog materijala koliko očeš, lagali da će nestati još u subotu pa on pipno i stao da se obazire a ono niko nema da stane u red a jedan kaže da nije to od žare a drugi kaže šta i će biti kad pokisne a čika miša pita da l će ovo d izbledi a poslovoda kaže sigurno malkice a čika miša ode i posle se žali da je malerozan a to je zato što mu se ne da d uvati i on nešto na red.

Kuma živka s čubure donela katastrofalnu vest da su strani stručnjaci utvrdili defekt u zemljini loptu jer se jao ispravila osovina što treba kuku da stoji koso i sad zlo i naopako ima da nastane što će da nastane, kad je zimi toplo što će biti teško nama leti a iz pouzdani radio izvora kažu da će ovamo kod nas da se kuku majko preseli sahara a deda paja kaže pa naravno, znali smo da će ovaj da naprave neku nesreću a baba kaže crna živka što mu priča take stvari, sad će on na sve strane da traži da kupi neku polovinu dvogrubu kamilu a deda kaže eh kako lepe sreće da sam crni bedujin pa da živim tamo di vlada slobodna karavanska anglo trgovina.

Zdravo mnogo te pozdravlja

tvoj

đokica



— Vraćaju se, majne heren, stara dobra vremena, iz doba plana za paljenje zgrade Rajhstaga...



Privreda i nauka

Proizvodnja profita u raznim dijelovima svijeta

Profit nije kruška, pa se ipak bere kao plod. Profit nije ni kvaka, a ipak se u nekim zemljama proizvodi gotovo fabrički. Obično svako zna šta je profit, te nije potrebno davati neki pobliži opis, niti navoditi njegove glavne osobine i svojstva. Dovoljno je napomenuti da je profit artikal kome se u Americi poklanja najveća pažnja.

Zbog jako razvijene proizvodnje profita u SAD su vršena razna praktična ispitivanja kako se oni mogu najbolje, najviše i najlakše proizvoditi. Tako je ustanovljeno da profiti dobro u-



spjevaju u Zapadnim dijelovima Evrope, zatim u nekim dijelovima Azije, Afrike, Južne Amerike i drugim otkrivenim i neotkrivenim kontinentima. Probe u nekim zemljama nisu donijele nikakvog uspjeha, pa su Amerikanci digli ruke od čoravog posla da u njima proizvode profite.

Američki stručnjaci za profit razvrstali su glavne izvore prema tome na koji se način vrši proizvodnja. U najlakšu kategoriju spadaju Filipini, Kuba i neke južnoameričke zemlje, u kojima Sjeveroamerikanci proizvode profit t. zv. površinskim zgrtanjem; profit se skida kao neka vrsta kajmaka. Zatim dolaze Turska, Španija i slične zemlje, gdje je teren tako pripremljen da profit pada kao gnjila kruška s grane. U zemljama kao što su Francuska i Italija morala su prvo da se izvrše potrebna potkopavanja. Investiran je neophodni materijal, ali se do profita još nije došlo. Mogućnost profitiranja još je neizvjesna, jer postoji opasnost da nevrijeme sve pokvari.

Najveću muku zadaju Grčka, Kina, Indonezija, Vijetnam i slične zemlje, gdje je uloženo i

truda i vremena i kapitala, pa čak i eksploziva, ali bez ikakvog rezultata.

Proizvodnja profita zavisi od mnogih uslova, kao što su: klima, dubrenje, okopavanje, podmazivanje, investiranje, kolaboriranje i slična pomoćna sredstva. Što se tiče klime, za profit je najbolja ona gdje nešto stvarno klima. A tamo gdje ne klima od koristi je i jak atmosferski pritisak, ili pritisak ma kakve vrste.

Dubrenje se obično vrši pomoću „pomoći“ — u vidu dinduva, drumbulja, ogledalaca, kliker-a i guma za žvakanje. Uspješna proizvodnja zavisi mnogo i od podmazivanja. U Italiji, na primjer, Saragat mora da se dobro podmaže, da bi proizvodnja profita procijetala.

Pored dobro poznatog investiranja, u obzir dolazi i zračenje atomskim zracima, zvečkanje marmuzama, izvozom pataka i t. sl. Negdje pomaže i vic o jednojezičnom bratstvu.

Što se tiče kolaboriranja, proizvodnja profita se oslanja uglavnom na pomoćne snage kao što su: de Gol, Blum, Šumaher, Saragat, de Gasperi, Sofulis, Bevin i slični.

Na Balkanu i u Istočnoj Evropi proizvodnja profita ne uspijeva. Ne odgovara klima.

DUĆE VOLJOM PETENA...

(„France nouvelles“. Pariz)



— Dodite, djeco moja, da vam operem ruke ovom svetom vodom!



Stroga disciplina

Nanking, 23 januara

Doznao sam da u posljednje vrijeme mnogi moji generali dozvoljavaju da ih neprijatelj zarobi, ubije ili pak sami vrše samoubistva.

Da bi se ovo spriječilo, saopštavam da će svaki prekršaj ove vrste biti ubuduće strogo kažnjen.

Nanking, 23 januara

ČANG KAJ ŠEK s. r.

Odobrava američka komanda



PROGON SIMPATIZERA

Atina, 23 januara


U Atini i Pireju nastala je prava trka za simpatizerima borbe za slobodu grčkog naroda. Policijski psi i psi policajci napravili su prave hajke i racije.

Danonoćno se hapsi po nekoliko stotina lica. Pretpostavlja se da će, ako se „čišćenje“ nastavi ovim tempom, ostati u Atini i Pireju samo Amerikanci i pripadnici Sofulis-Caldarisove vlade, za koje je nepobitno utvrđeno da nemaju ni trunke simpatija za Demokratsku armiju.

GRČKE pitalice



Pitao Jenki grčkog seljaka:
— Dolaze li vam vukovi u selo?
— I danas je došao jedan —
odgovori seljak.



Pitali Atinjanina:
— Koji vam je stranac do danas bio najmiliji?
— Onaj što među nas nije ni dolazio — odgovori upitan.

Zaštitnici

Najviši crkveni krugovi u Italiji uzimaju u zaštitu ratne zločince Marocija i Orlando.

Bez Komentara

ZGODAN FORMAT. — Američki nedjeljni list „Star“ koji izlazi u Ajdahu, počeo je otkor da se štampa u povećanom formatu. U vezi s tim pojavile se i pitanje što je rukovodilo redakciju pri ovom novatorstvu. Možda da bi zadovoljila duhovno pojedinci interes svojih čitalaca. Ne, ustvari bilo je nešto sasvim drugo. Saopštavajući o povećanju formata, list je objasnio, da ovim izlazi u susret željama mnogih preplatnika, koji su se žaličili da raniji format nije zadovoljavao da se uvije njime boca viskija.“

(„Literarnaja gazeta“, Moskva)